



NSẸMPỌW A ẸFA

Apọwmuden Nsiakyibaa ma Wọn a woadu Mpanyin mfe so

NY State of Health yẹ New York Apọwmuden Nhyehyẹ Beae a Wọagye Atom.

Sẹ woadi mfe 19 anaa nea ẹboro saa na wote New York a, yebetumi aboa wo ama woanya apọwmuden nsiakyibaa a ne bo nye den.

Meyẹ dẹn de me ho ahye mu bi?

📍 nystateofhealth.ny.gov

ANAA

📞 1-855-355-5777 anaa TTY: 1-800-662-1220

ANAA

📄 Denamobi a yẹbema wahyia wo a ọrennye sika a mmara ma no kwan sẹ ọmmẹboa wo wọ fie anaa adwumam.

NY State of Health di Ọman mmara ahoro so, na enye nyijim esiane abusuakuw a obi fi mu, kola, ọman a ofi, ne som, ne bobeeasu, mfe a wadi, sẹ waware anaa ọnwaree, sẹ woakye no pen, nipadum yebea ahoro, sraadi a wadi pen, afie ayayade ne/anaa ye a woye bi tua ka.

Nneema 4 a ẹho hia sẹ wuhu ni

1 Wubetumi apaw nea wopẹ

Sẹ obi a woadu mpanyin mfe so no, ẹsẹ sẹ wusi gyinae sẹ wobeko so de w'awofo apọwmuden nsiakyibaa adi dwuma anaa worenye saa. Sẹ wopẹ sẹ wunya w'ankasa nsiakyibaa a, pii wọ ho a wubetumi apaw mu biako wọ NY State of Health. Nhyehyẹ ahoro pii wọ ho a ẹsono emu biara dwumadi ne sikatua nhyehyẹ a ẹwọ ho. Eyi kyere sẹ wubenya nea ebedi w'ahiade ho dwuma na ẹne wo botom nso hyia.

2 Wubenya nea ẹfata ma wo.

Ẹmfa ho ẹka a ẹbata ho no, ẹsẹ sẹ apọwmuden nsiakyibaa a wode ma wọ NY State of Health biara tumi de dwumadi ahoro 10 yi ma. Nea ẹka eyi ho ne nnuru a wọakyerew, dokota nsrahwe, ayaresabeahwe ne tebea a egye ntẹmpẹ nnwuma- mpo nea wode siw yare kwan ne nea wode ma apọwmuden pa. Enti wubenya nea ẹfata ma wo ẹmfa ho nsiakyibaa ko a wobepaw no.

3 Nea wubetumi atua ho ka wọ ho

Medicaid ne Essential Plan nyinaa di dwuma koro fa ayarehwe ho na wubetua sika kakraa bi pẹ anaa worentua hwee mpo. Wode eyi ma wọn a wodu ahwehwede no ho. Wọ Medicaid ase no, bosome bosome sikatua biara nnim, na saa ara nso na ẹnhwehwe sẹ wofa ẹka no bi bere a woregye ayarehwe no. Ayarehwe a ẹsẹ sẹ wutua bi mpo no, sika no ye ketewaa bi pẹ. Ẹka a ẹwọ Essential Plan mu no nnu dola biako da biara da, wuntua sika bere a woregye ayarehwe, na sẹ ẹsẹ sẹ wutua bi mpo a, eyẹ ketewaa bi pẹ. Ẹdefa nhyehyẹ afoforo ho, hwe sẹ wofata sẹ wunya mmoo anaa, na amma woantua sika pii.

4 New York State ama no ayẹ mmerew sẹwobehwehwe apọwmuden nsiakyibaa a eyẹ ma wo na woatua ho ka nso

Nnipa pii susuw sẹ nsiakyibaa de, eyẹ nkratasem ne adwennwen nkoa. Yete ase. Enti yeape nnipa a wọn ho akokwaw sẹ wọmmoa wo na woatumi apaw nsiakyibaa a eyẹ ma wo na woahyehyẹ ẹho nkrataa. Wubetumi anya mmoo yi wọ intanet so, fon anaa baabi a wote ne w'adwuma mu mpo. Wubenya no wọ kasa ahoro mu nso.